

t27_flang_3

(TMJe4erUJ4gAQ5rWKTa9MjWXAuJH9HWfFfn)

October 27, 2020

Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8_afinsq_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v7_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6_flang_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_flang_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_xcmplx_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xcmplx_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xreal_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k8_afinsq_1 \\ & \quad X0))) \Rightarrow (\forall X2. (v7_ordinal1 X2) \Rightarrow (\forall X3. (v7_ordinal1 \\ & \quad X3) \Rightarrow (k6_flang_1 X0 (k1_flang_3 X0 X1 X2) (k1_flang_3 X0 X1 X3) = k1_flang_3 \\ & \quad X0 X1 (k2_xcmplx_0 X2 X3)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1_xcmplx_0 X0) \wedge (v1_xcmplx_0 X1)) \Rightarrow (k2_xcmplx_0 X0 X1 = k2_xcmplx_0 X1 X0) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v1_xreal_0 X0) \Rightarrow (v1_xcmplx_0 X0) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v7_ordinal1 X0) \Rightarrow (v1_xreal_0 X0) \tag{4}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k8_afinsq_1 \\ & \quad X0))) \Rightarrow (\forall X2. (v7_ordinal1 X2) \Rightarrow (\forall X3. (v7_ordinal1 \\ & \quad X3) \Rightarrow (k6_flang_1 X0 (k1_flang_3 X0 X1 X2) (k1_flang_3 X0 X1 X3) = k6_flang_1 \\ & \quad X0 (k1_flang_3 X0 X1 X3) (k1_flang_3 X0 X1 X2)))) \end{aligned}$$